

2006. године, осим ако овим законом није другачије прописано.

ПСБиХ број 227/05  
5. октобра 2005. године  
Сарајево

Предсједавајући Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ др Никола Шпирин, с. р.	Предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Мустафа Памук, с. р.
--	---

|||||  
**624**

Na osnovu člana IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 69. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 25. oktobra 2005. godine, i na 51. sjednici Doma naroda, održanoj 28. novembra 2005. godine, usvojila je

## ZAKON

### O CARINSKIM PREKRŠAJIMA BOSNE I HERCEGOVINE

#### OPĆE ODREDBE

Član 1.

##### (Predmet Zakona)

Ovim Zakonom određuju se carinski prekršaji koje na carinskom području Bosne i Hercegovine u primjeni Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 57/04) i propisa donesenih na osnovu tog zakona učine pravna i fizička lica, propisuju kazne i mjere za učinjene prekršaje, kao i nadležnost za vodenje prekršajnog postupka.

Član 2.

##### (Definicije)

(1) U primjeni ovog Zakona pojmovi imaju sljedeće značenje:

- a) **carinski prekršaj** je svako kršenje ili pokušaj kršenja Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine ili bilo kojeg drugog carinskog pravila ili propisa;
- b) **carinsko područje** je područje koje je ograničeno carinskom linijom, a koja je identična s granicom BiH;
- c) **uvozne dažbine** su carine i druge dažbine sa istim efektom kao carinske dažbine naplative pri uvozu, ali ne uključujući naknade i troškove za izvršene usluge;
- d) **izvozne dažbine** su carinske i druge dažbine sa istim efektom kao carinske dažbine naplative pri izvozu, ali ne uključujući naknade i troškove za izvršene usluge;
- e) **nadzor od carinskih organa** znači radnju koju ti organi preduzimaju u općem smislu s ciljem osiguranja primjene carinskih propisa i, kada je to potrebno, drugih propisa koji se primjenjuju na robu koja podliježe carinskom nadzoru;
- f) **lice** znači:
  - 1) fizičko lice, što podrazumijeva i subjekat registriran za obavljanje određene privredne djelatnosti koji nema status pravnog lica,
  - 2) pravno lice i
  - 3) udruženje lica, kojem je priznata sposobnost da vrši pravne radnje, ali koje nema status pravnog lica.

#### POGLAVLJE I. RADNJE KOJE PREDSTAVLJAJU PREKRŠAJ I SANKCIJE

##### Odjeljak A. PREKRŠAJI I NOVČANE KAZNE

Član 3.

##### (Zabranjena roba i roba opasna po život s pribavljenom dozvolom)

- (1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 100.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice:
  - a) ako, izbjegavajući mjere carinskog nadzora, unese ili pokuša unijeti robu preko carinske linije, čiji je uvoz ili izvoz zabranjen, ograničen ili zahtijeva posjedovanje dozvole prema važećim propisima (član 34. ZCPBiH);
  - b) ako, izbjegavajući mjere carinskog nadzora, unese ili pokuša unijeti predmete ili supstance opasne po zdravlje i život ili koje predstavljaju ozbiljnu opasnost po javnu sigurnost (član 34. ZCPBiH);
  - c) ako podnese ili dovede do podnošenja nadležnom carinskom organu isprave, informacije, uvjerenja ili bilo kojeg drugog dokumenta koji je netačan, lažan ili krivotvoreni u namjeri da izbjegne bilo kakve zabrane ili ograničenja navedena u stavu (1) tačke a) i b) ovog člana.
- (2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 15.000 KM.
- (3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 2.000 KM do 10.000 KM.

Član 4.

##### (Opojne droge, oružje, municija ili eksploziv s pribavljenom dozvolom)

- (1) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 80.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice:
  - a) ako ne prijavi carinskom organu opojne droge ili sirovine u smislu propisa o opojnim drogama, za koje posjeduje urednu dozvolu za uvoz ili izvoz (član 34. ZCPBiH);
  - b) ako ne prijavi carinskom organu oružje, municiju ili eksplozive koje prenosi preko carinske linije, za koje je pribavilo dozvolu nadležnog organa za posjedovanje i prenošenje (član 34. ZCPBiH).
- (2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 5.000 KM.
- (3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom od 500 KM do 8.000 KM.

Član 5.

##### (Unošenje robe van graničnog prijelaza)

- (1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.500 KM do 70.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako van graničnog prijelaza unese ili pokuša unijeti robu preko carinske linije (član 34. u vezi s članom 3. stav 3. ZCPBiH).
- (2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 7.000 KM.
- (3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 7.000 KM.

Član 6.

##### (Davanje netačnih podataka o robi i činjenicama pri uvozu)

- (1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000 KM do 60.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice:
  - a) ako u ispravama koje se podnose uz prijavu za carinski postupak označi drugi kvalitet, vrstu, količinu, vrijednost ili porijeklo robe ili na drugi način omogući netačno prijavljivanje robe s namjerom izbjegavanja plaćanja

- uvoznih dažbina vezanih za carinski postupak ili njihovo plaćanje u manjem iznosu (čl. 34. i 59. ZCPBiH);
- b) ako lažnim prikazivanjem činjenica ostvari ili pokuša ostvariti oslobođanje od plaćanja uvoznih dažbina (čl. 176. i 180. ZCPBiH);
  - c) ako prilikom ponovnog uvoza robe izvezene po članu 177. ZCPBiH lažno prikaže drugo stanje robe (član 178. ZCPBiH).
- (2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 6.000 KM.
- (3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 6.000 KM.

#### Član 7.

##### **(Skrivena roba, neprijavljanje drumskog motornog vozila i nepravilno postupanje s robom u graničnom pojusu ili zrakoplovu)**

- (1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000 KM do 50.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice:
  - a) ako preko graničnog prijelaza unese ili pokuša unijeti skrivenu robu (član 34. u vezi s članom 3. stav 3. ZCPBiH);
  - b) ako bez prijave graničnom carinskom uredu uveze ili pokuša uvesti dramsko motorno vozilo na koje su utisnuti brojevi šasije ili motora pod kojim je ono registrirano kod nadležnih organa u Bosni i Hercegovini ili na koje su stavljenе domaće registarske oznake (tablice) ili na osnovu saobraćajne dozvole u kojoj su izvršene ispravke oznake vozila (član 34. ZCPBiH);
  - c) ako u carinskom graničnom pojusu na moru, međunarodnim graničnim rijekama ili graničnim jezerima, s plovnom objektu koji saobraća s inozemstvom, bez odobrenja carinskih organa primi, pokuša primiti ili predra robu (član 35. ZCPBiH);
  - d) ako tokom leta bez opravdanog razloga izbaci teret iz zrakoplova i o tome ne obavijesti nadležni carinski organ (član 35. ZCPBiH).
- (2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 5.000 KM.
- (3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 10.000 KM.

#### Član 8.

##### **(Neprijavljanje robe i nepravilno korištenje robe uvezene po povlastici)**

- (1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 40.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice:
  - a) ako carinskim organima ne prijavi robu koju unosi preko carinske linije (čl. 34. i 38. ZCPBiH);
  - b) ako robu uvezenu uz smanjenje ili oslobođanje plaćanja uvozni dažbina ili uz primjenu tarifnih mjera propisanih drugim propisima Bosne i Hercegovine ili robu uvezenu uz povoljno tarifno postupanje koristi suprotno propisanim uvjetima (čl. 17. i 18. ZCPBiH);
  - c) ako robu uvezenu na osnovu carinske povlastice otudi prije propisanog roka ili je predra drugom na upotrebu ili je upotrijebi u druge svrhe, a ne u svrhe zbog kojih je ta roba oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina (član 176. ZCPBiH).
- (2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 4.000 KM.

- (3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 8.000 KM.

#### Član 9.

##### **(Zabranjena roba)**

- (1) Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 30.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako lažnim prikazivanjem činjenica ostvari ili pokuša ostvariti uvoz ili izvoz robe, čiji je uvoz ili izvoz zabranjen, ili je ograničen posebnim propisima (član 34. ZCPBiH).
- (2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 3.000 KM.
- (3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 5.000 KM.

#### Član 10.

##### **(Nepredavanje robe, neprijavljanje poštanske pošiljke i nepravilno raspolažanje robom u slobodnoj zoni)**

- (1) Novčanom kaznom u iznosu od 300 KM do 20.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice:
  - a) ako ne prijavi, odnosno ne predra robu carinskom uredu koji su odredili carinski organi ili na drugi način onemogući prijavljanje, odnosno predaju robe ili takvu robu predra u izmijenjenom stanju (član 35. ZCPBiH);
  - b) ako ne prijavi poštanske pošiljke koje podliježu obavezi prijavljanja radi obavljanja carinskog postupka (član 35. ZCPBiH);
  - c) ako s robom koja nije bh. porijekla, smješteno u slobodnoj zoni ili slobodnom skladištu, raspolaže na način suprotan članu 167. ZCPBiH (član 168. ZCPBiH).
- (2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 2.000 KM.
- (3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 2.000 KM.

#### Član 11.

##### **(Izuzimanje robe od carinskog nadzora i izbjegavanje mjera carinskog nadzora)**

- (1) Novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice:
  - a) ako robu za koju je carinskom uredu podnesena carinska prijava predra drugom, takvu robu primi ili upotrijebi prije obavljenog pregleda (čl. 65. do 67. ZCPBiH);
  - b) ako robu za koju je prihvaćena carinska prijava predra drugom, takvu robu primi ili njome raspolaže na bilo koji drugi način, prije izmirenja carinskog duga (član 71. ZCPBiH);
  - c) ako robu prijavljenu za izvoz, provoz, vanjsku obradu ili uskladištenje izuzme od carinskog nadzora prije provedenog carinskog postupka (član 56. ZCPBiH);
  - d) ako povrijedi carinska obilježja u namjeri da izbjegne mjeru carinskog nadzora (član 69. ZCPBiH);
  - e) ako robu smještenu u carinsko skladište izuzme od carinskog nadzora (čl. 98. i 107. ZCPBiH);
  - f) ako izvriši istovar, pretovar ili robu izuzme s mjesto na kojem se nalazi bez odobrenja carinskih organa (čl. 43. i 44. ZCPBiH);
  - g) ako izvozi robu u stanju drugačijem od onog u kojem je bila prilikom prihvatanja izvozne prijave (član 158. ZCPBiH).
- (2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 1.000 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 5.000 KM.

#### Član 12.

##### (Prekršaji u putničkom saobraćaju)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice:

- ako carinskim organima lažno prikaže da nosi robu koju je kao putnik privremeno iznio (čl. 37. i 38. ZCPBiH);
- ako izlaznom carinskom uredu prijavi da privremeno iznosi robu koju ne nosi sa sobom (član 175. ZCPBiH);
- ako carinskim organima prijavi stvari koje sa sobom nosi, ali onemogući provođenje carinskog postupka (član 34. ZCPBiH).

#### Član 13.

##### (Davanje netačnih podataka o robi pri izvozu, podnošenje lažnih dokumenata za robu i nezakonito obavljanje djelatnosti u slobodnoj zoni)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice:

- ako u ispravama koje se podnose uz prijavu, označi drugi kvalitet, vrstu, količinu, vrijednost ili porijeklo robe u namjeri da pri izvozu robe ostvari olakšicu predvidenu posebnim propisom ili izbjegne plaćanje izvoznih dažbina (član 157. ZCPBiH);
- ako podnese lažnu dokumentaciju za robu koja ulazi, napušta ili ostaje u slobodnoj zoni ili slobodnom skladištu (član 161. stav 4. ZCPBiH);
- ako nastavlja obavljati industrijsku, komercijalnu ili uslužnu djelatnost u slobodnoj zoni, poslije izrečene zabrane obavljanja takvih djelatnosti od carinskih organa (član 166. ZCPBiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 150 KM do 600 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 1.200 KM.

#### Član 14.

##### (Nepravilno postupanje s uskladištenom robom, čuvanje dokumentacije, istovar i putni pravac)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 2.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice:

- ako se ne pridržava propisanih uvjeta za smještaj robe u carinskom skladištu (član 95. ZCPBiH);
- ako s uskladištenom robom ne postupa prema propisanim uvjetima nadležnog carinskog organa (član 106. ZCPBiH);
- ako ne obavijesti nadležni carinski organ o promjenama do kojih je došlo nakon davanja odobrenja (član 97. ZCPBiH);
- ako izvrši privremeno uskladištenje robe van mesta ili protivno uvjetima koje odredi nadležni carinski organ (član 48. ZCPBiH);
- ako se ne pridržava propisanih uvjeta i rokova u postupku unutrašnje obrade, vanjske obrade, obrade pod carinskom kontrolom i privremenog uvoza (čl. 111., 112., 114., 115., 120., 128.-136., 145. ZCPBiH);
- ako ne obavijesti carinski organ o istovaru robe izvršenom zbog neposredne opasnosti (član 43. ZCPBiH);
- ako onemogući pregled robe koja napušta carinsko područje BiH (član 175. ZCPBiH);

h) ako nakon prijave robe carinskim organima ne omogući pregled robe, uzimanje uzoraka ili na drugi način onemogući određivanje carinskog postupka ili namjene (član 65. ZCPBiH);

- ako onemogući pregled robe, lica i prijevoznih sredstava koji ulaze, napuštaju ili ostaju u slobodnoj zoni (član 161. ZCPBiH);
- ako ne čuva dokumente koji se odnose na provedeni carinski postupak (član 15. ZCPBiH);
- ako u bescarinskoj prodavnici prodaje robu licima koja ne ispunjavaju uvjete za kupovinu te robe (član 95. ZCPBiH);
- ako ne koristi putne pravce za prijevoz robe koje su odredili carinski organi (član 35. ZCPBiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 500 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 800 KM.

#### Član 15.

##### (Nepravilno postupanje u slučaju nepredviđene okolnosti i više sile, povreda carinskih obilježja i prekoračenje roka predaje i drugi slučajevi onemogućavanja vršenja carinskog nadzora i davanja netačnih podataka)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 150 KM do 1.500 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice:

- ako bez odgadanja ne obavijesti carinski organ da zbog nepredviđenih okolnosti ili više sile ne može ispoštovati obavezu predviđenu članom 35. stav 1. ZCPBiH (član 36. ZCPBiH);
- ako ne obavijesti nadležni carinski organ o teretu izbačenom iz zrakoplova u slučaju opasnosti i mjestu gdje je teret izbačen (član 35. ZCPBiH);
- ako povrijedi carinska obilježja (član 69. ZCPBiH);
- ako prekorači rok za predaju robe određenom carinskom uredu (član 35. ZCPBiH);
- ako nakon stavljanja robe u slobodan promet ne dopusti pregled dokumenata ili pregled robe carinskim organima (član 75. ZCPBiH);
- ako ne vodi ili neuredno vodi evidenciju robe smještene u carinsko skladište, onemogući kontrolu knjige evidencije, inventuru jednog dijela ili cijelokupne robe smještene u carinsko skladište (čl. 102. i 103. ZCPBiH);
- ako na propisan način ne vodi evidenciju o zalihama robe koja se nalazi u slobodnoj zoni ili slobodnom skladištu (član 169. ZCPBiH);
- ako podnese ili dovede do podnošenja nadležnom carinskom organu ispravu, informaciju, uvjerenje ili bilo koji drugi dokument koji je netačan, lažan ili krivotvoreni, a koji nije imao za posljedicu izbjegavanje plaćanja dažbina, odnosno njihovo plaćanje u manjem iznosu.

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 500 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 500 KM.

#### Član 16.

##### (Neprijavljinjanje robe namijenjene za lične potrebe)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50 KM do 1.000 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice ako carinskom organu ne prijavi robu čiji uvoz nije zabranjen koju prenosi preko carinske linije, a koja je namijenjena za njegove lične potrebe ili za

lične potrebe članova njegovog domaćinstva (član 34. ZCPBiH).

- (2) Ako vrijednost robe koja je predmet prekršaja iz stava (1) ovog člana ne prelazi iznos od 500 KM, carinski radnik će na licu mjesta naplatiti novčanu kaznu u iznosu od 50 KM, a robu ocariniti. Ako izvršilac prekršaja odbije platiti kaznu, protiv njega se pokreće redovni prekršajni postupak.

#### Član 17.

#### (Primanje, držanje i promet robe kojima je učinjen carinski prekršaj)

Pravno lice, subjekat registriran za obavljanje određene privredne djelatnosti, koje nema status pravnog lica, odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice koje robu kupi, proda, primi na poklon, prikrije, primi na čuvanje, upotrijebi ili primi na držanje po ma kom osnovu, za koju zna ili je moglo znati da je njome izvršen prekršaj iz čl. 3., 4., 5., 6., 7. stav (1) tač. a), b) i c), čl. 8., 9., 10. i člana 11. stav (1) tačka e) ovog Zakona kaznit će se za prekršaj istom kaznom propisanom za učinioca prekršaja.

#### Odjeljak B. ZAŠTITNE MJERE

#### Član 18.

#### (Zabrana obavljanja vanjskotrgovinskog prometa)

- (1) Za prekršaj iz čl. 3. i 4. ovog Zakona pravnom licu može se izreći zaštitna mjeru zabrane obavljanja poslova uvoza, izvoza i provoza robe u trajanju od šest mjeseci do tri godine.
- (2) Zaštitna mjeru zabrane obavljanja poslova uvoza, izvoza i provoza robe može se izreći i odgovornom licu u pravnom licu u trajanju od šest mjeseci do tri godine.

#### Član 19.

#### (Oduzimanje robe)

- (1) Roba koja je predmet prekršaja iz čl. 3., 4., 5., 6., 7., člana 8. stav (1) tačka a), člana 9., člana 10. stav (1) tačka b), člana 12. stav (1) tačka a) i roba koja je predmet prekršaja iz člana 17. ovog Zakona, ako je učinilac prekršaja izvršio neku od radnji predviđenih u čl. 3., 4., 5., 6., 7., članu 8. stav (1) tačka a), članu 9., članu 10. stav (1) tačka b) i članu 12. stav (1) tačka a), oduzet će se.
- (2) Roba koja je predmet prekršaja iz čl. 3., 4., 5., 6., 7., člana 8. stav (1) tačka a), člana 9., člana 10. stav (1) tačka b), člana 12. stav (1) tačka a) i roba koja je predmet prekršaja iz člana 17. ovog Zakona, ako je učinilac prekršaja izvršio neku od radnji predviđenih u čl. 3., 4., 5., 6., 7., članu 8. stav (1) tačka a), članu 9., članu 10. stav (1) tačka b) i članu 12. stav (1) tačka a), može se oduzeti i kada nije vlasništvo učinioca prekršaja.
- (3) Ako se roba ne pronade, od učinioca prekršaja naplatit će se njena protuvrijednost koja, prema odredbama Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine, predstavlja carinsku vrijednost i provest će će se postupak naplate uvoznih i izvoznih dažbina u smislu tog zakona.
- (4) Smatrat će se da roba nije pronađena ako se iz bilo kojih razloga ne može oduzeti.
- (5) Za vrijednost nepronadene robe učinioci prekršaja odgovaraju solidarno.

- (6) Roba koja je predmet carinskog prekršaja za koju je propisana zaštitna mjeru oduzimanja robe, kao i roba za koju nije proveden carinski postupak, može se staviti pod carinski nadzor do okončanja prekršajnog postupka, uz polaganje garancije u visini vrijednosti robe i dažbina kojima je ta roba opterećena ako se radi o robi za koju je propisana zaštitna mjeru oduzimanja robe, odnosno u visini iznosa dažbina kojima je ta roba opterećena, ako se radi o robi za koju nije proveden carinski postupak, a za koju nije propisano izricanje zaštitne mjeru.

#### Član 20.

#### (Oduzimanje prijevoznog, odnosno prijenosnog sredstva)

- (1) Prijevozno, odnosno prijenosno sredstvo izgrađeno, prilagođeno, izmijenjeno ili podešeno na bilo koji način u svrhu skrivanja robe koja je predmet prekršaja iz čl. 3., 4., 5., 6., i člana 7. stav (1) tač. a) i b), ovog Zakona, a za čiji je prijevoz odnosno prijenos iskorišteno, može se oduzeti.
- (2) Prijevozno, odnosno prijenosno sredstvo koje je isključivo upotrijebljeno za činjenje prekršaja iz čl. 3., 4., 5., 6. i člana 7. stav (1) tač. a) i b) ovog Zakona, a za čiji je prijevoz, odnosno prijenos iskorišteno, može se oduzeti.
- (3) Ovim se ne isključuje pravo trećih lica na naknadu štete od učinioca prekršaja.

#### Član 21.

#### (Posebni slučajevi oduzimanja robe i prijevoznog sredstva)

- (1) Roba ili prijevozno, odnosno prijenosno sredstvo kojim je izvršen prekršaj može se oduzeti i kad se postupak protiv učinioca prekršaja obustavi zbog toga što je u vrijeme izvršenja prekršaja bio maloljetan.
- (2) Roba ili prijevozno, odnosno prijenosno sredstvo kojim je izvršen prekršaj može se oduzeti, odnosno naplatiti njihova vrijednost i kad se protiv učinioca ne može voditi prekršajni postupak zbog toga što je nepoznat ili nedostupan nadležnim organima, ili zbog postojanja drugih zakonskih smetnji, osim u slučaju nastupanja apsolutne zastarjelosti.

#### Odjeljak C. NAPLATA CARINE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI, OTKUP ROBE I PLAĆANJE KAZNE U RATAMA

#### Član 22.

#### (Naplata carine)

- (1) Ako se rješenjem o prekršaju za prekršaje navedene u ovom Zakonu roba ne oduzima, odnosno ako je prekršajni postupak obustavljen ili se ne može voditi zbog toga što je učinilac nepoznat ili nedostupan nadležnim organima, ili zbog postojanja drugih zakonskih smetnji, carinski organ će po službenoj dužnosti pokrenuti postupak naplate uvoznih i izvoznih dažbina.
- (2) Ako se iznos dažbina ne može naplatiti od učinioca prekršaja, naplatit će se od držaoca robe.

#### Član 23.

#### (Otkup robe)

- (1) Licu koje je izvršilo prekršaj za koji je propisana zaštitna mjeru oduzimanja robe, kao i vlasniku robe ako je roba oduzeta od nevlasnika, carinski organ može u opravdanim slučajevima vratiti robu, pod uvjetom da plati vrijednost robe koja je bila predmet prekršaja i uvozne i izvozne dažbine.
- (2) Prilikom ocjene opravdanosti vraćanja robe u smislu stava (1) ovog člana, cijeni se:
- karakter i specifičnost robe,
  - namjena robe,
  - rok trajanja robe i dr.
- (3) Vrijednost robe i dažbine utvrđuju se prema propisima koji važe na dan donošenja rješenja.

#### Član 24.

#### (Plaćanje kazne i vrijednosti robe u ratama)

Carinski organ koji je vodio prekršajni postupak u prvom stepenu može, u opravdanim slučajevima, dozvoliti da se izrečena novčana kazna i vrijednost robe plate u ratama, s tim što rok otplate ne može biti duži od jedne godine.

**POGLAVLJE II. ORGAN ZA VOĐENJE PREKRŠAJNOG  
POSTUPKA**

Član 25.

**(Nadležnost za vođenje postupka)**

- (1) Carinsko-prekršajni postupak u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj u prvom stepenu vode sudovi za prekršaje, prema mjestu izvršenja prekršaja, a u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine Osnovni sud Brčko Distrikta.
- (2) Organ nadležan za odlučivanje po žalbama na prvo stepena rješenja je Okružni sud u Republici Srpskoj, Kantonalni sud u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine Apelacioni sud.

**PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

Član 26.

**(Primjena procesnog zakona)**

Pri vođenju carinsko-prekršajnog postupka primjenjivat će se procesnopravne odredbe Zakona o prekršajima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 12/94, 16/95, 40/98 i 96/03), Zakona o prekršajima kojima se povređuju federalni propisi ("Službene novine Federacije BiH", br. 9/96 i 29/00) i Zakona o prekršajima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH", br. 8/00, 1/01 i 6/02), prema mjestu izvršenja prekršaja.

Član 27.

**(Zastarjelost)**

Pri vođenju carinsko-prekršajnog postupka primjenjivat će se rokovi zastarjelosti predviđeni Zakonom o prekršajima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 20/04).

Član 28.

**(Prestanak važenja ranijih zakona)**

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju da važe Zakon o carinskim prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/00) i Zakon o carinskim prekršajima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 13/00).

Član 29.

**(Postupak koji nije okončan)**

Svi slučajevi, odnosno postupci, koji do dana stupanja na snagu ovog Zakona nisu okončani, završit će se po odredbama ovog Zakona.

Član 30.

**(Ograničenje u primjeni propisa)**

- (1) Do stupanja na snagu novog prekršajnog zakonodavstva Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, prekršajni postupak u prvom stepenu vodi i rješenja donosi Komisija za carinske prekršaje u regionalnim centrima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, sastavljena od tri člana od kojih je jedan predsjednik.
- (2) Predsjednik i članovi Komisije mogu imati zamjenika.
- (3) Komisija može ovlastiti jednog od svojih članova za preduzimanje radnji u postupku.
- (4) Predsjednika i članove Komisije, kao i njihove zamjenike, imenuje direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, na prijedlog šefa Odsjeka za carine pri regionalnom centru.
- (5) Predsjednik i članovi Komisije moraju imati položen pravosudni ispit ili ispit sudije za prekršaje kojima se povređuju federalni propisi.
- (6) Do stupanja na snagu novog prekršajnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, organi nadležni za odlučivanje po žalbama na prvo stepena rješenja su okružni sudovi u Republici Srpskoj, Federalno vijeće za prekršaje u Federaciji

Bosne i Hercegovine, a u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine Apelacioni sud.

Član 31.

**(Stupanje na snagu)**

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljanja u "Službenom glasniku BiH".

PSBiH broj 242/05

28. novembra 2005. godine

Sarajevo

Predsjedavajući

Predstavničkog doma

Parlamentarne skupštine BiH

dr. **Nikola Špirić**, s. r.

Predsjedavajući

Doma naroda

Parlamentarne skupštine BiH

**Mustafa Pamuk**, s. r.

Temeljem članka IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 69. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 25. listopada 2005., i na 51. sjednici Doma naroda, održanoj 28. studenoga 2005., usvojila je

**ZAKON**

**O CARINSKIM PREKRŠAJIMA  
BOSNE I HERCEGOVINE**

**OPĆE ODREDBE**

Članak 1.

**(Predmet Zakona)**

Ovim se Zakonom određuju carinski prekršaji koje na carinskom području Bosne i Hercegovine u primjeni Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 57/04) i propisa donesenih na temelju toga Zakona, počine pravne i fizičke osobe, propisuju kazne i mjere za počinjene prekršaje, kao i ovlast za vođenje prekršajnog postupka.

Članak 2.

**(Definicije)**

(1) U primjeni ovoga Zakona pojmovi imaju sljedeća značenja:

- a) **carinski prekršaj** je svako kršenje ili pokušaj kršenja Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine ili bilo kojeg drugog carinskog pravila ili propisa;
- b) **carinsko područje** je područje koje je ograničeno carinskom crtom, a koja je istovjetna s granicom BiH;
- c) **uvozne pristojbe** su carine i druge pristojbe s podjednakim učinkom kao carinske pristojbe naplative pri uvozu, ali ne uključujući naknade i troškove za izvršene usluge;
- d) **izvozne pristojbe** su carinske i druge pristojbe s podjednakim učinkom kao carinske pristojbe naplative pri izvozu, ali ne uključujući naknade i troškove za izvršene usluge;
- e) **nadzor od carinskih organa** znači radnju koju ti organi poduzimaju u općem smislu s ciljem osiguranja primjene carinskih propisa i, kada je to potrebno, drugih propisa koji se primjenjuju na robu koja podliježe carinskom nadzoru;
- f) **osoba** znači:
  - 1) fizička osoba, što podrazumijeva i subjekt registriran za obavljanje određene gospodarske djelatnosti koji nema status pravne osobe,
  - 2) pravna osoba i
  - 3) udruga osoba, kojoj je priznata sposobnost obavljanja pravnih radnji, ali koja nema status pravne osobe.